



**small business
development**

Department:
Small Business Development
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA



sport, arts & culture

Department:
Sport, Arts and Culture
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

FOMO YA KHUMBELO

DZIKHAMPHANI, KHAMPHANI DZINE DZA LANGWA NGA VHATHU VHA NO FHIRA MUTHIHI NA MADZANGANO

Gavhelo la u Thusa u fhungudza mutsiko la Sekithara dza Zwivhadwa, Nyolo, Vhutsila ha zwa u Vhona na zwa u Thetshelesa na u Vhona

U TEA

Sekithara ho livhiswaho khadzo: Zwivhadwa, Nyolo, Vhutsila ha zwa u Vhona na zwa u Thetshelesa na u Vhona

Vhahumbeli vho teaho: Mabindu o nwaliwasho Matuku, Mabindu a Vhukati na Mabindu matuku ane a thola vhathu vha tshane kana vha fhasi ha tshane. Dzikhampvani dzine dza langwa nga vhathu vha no fhira muthihi na madzangano kha sekithara dzo buliwaho afho ntha; vhane vha vha na ID yo teaho ya Afrika Tshipembe na Thanzila ya Thevhedzelo ya Muthelo.

THODEA DZA KHUMBELO

- Fomo ya khumbelo yo dadziwaho ya sainiwa
- Luñwalo lwa u Tikedza lune lwa sumbedza uri Covid-19 yo kwama hani kushumele kwavho kwa phurofeshinala/kwa khamphani yavho na nzudzanyo dzavho dza matshelo. Ulwu luñwalo lu tea u vha lu sa fhiri siafari lithihi.
- Zwidodombedzwa zwa Khamphani/Mushumo wa Phurofesheni:

Phurofaili ya khamphani kana na

- linki dza webusaithi/masiafari a nyanadzamafungo dza vhudavhidzani ha zwa matshiliso.
- Referentsi yo tou nwaliwaho ya u bva kha muthu we vha vhuya vha mu shumela kana dzangano lo teaho u khawhisedza uri vha mushumi kha iyo sekithara yo sumbedzwaho afho ntha na sambula dza mushumo wavho.
- Zwitamennde zwa zwino zwa Masheleni zwa Nwaha (zwa nwaha wa zwa masheleni wo fhiraho).
- Zwitamennde zwa bannga zwa u bva nga Fulwi - Thangule 2020
- Mañwalo a thevhedzelo:
 - Khophi yo khawhisedzwaho u vha ya vhukuma ya ID ya SA ya muhumbeli muñe wa bindu
 - Thanzila yo teaho ya Thevhedzelo ya Muthelo kana PHINI ya MUTHELO (TAX PIN)
 - Mañwalo a FICA (tsumbo, akhaunthu dza masipala, vhurifhi vhune ha bva musanda)



**small business
development**

Department:
Small Business Development
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA



sport, arts & culture

Department:
Sport, Arts and Culture
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

- o Afidaviti yo qadziwaho ya gavhelo la u fhungudza mutsiko la Covid-19 (tsumbo kana tshivhumbeo tsho nqetshedzwa)

FOMO YA KHUMBELO

ZWIDODOMBEDZWA ZWA VHUNE

Dzina:

Tshifani:

Nomboro ya ID ya SA:

Aqirese ya Fhethu:

Aqirese ya Emei li:

ZWIDODOMBEDZWA ZWA MUSHUMO WA PHUROFESHENI/KHAMPHANI

Dzina la Khamphani: _____

Nomboro ya Vhuhwalisi ya Khamphani: _____

Nomboro ya Muthelo

Vha a thola vhathu?

EE/Hai

Arali phindulo hu ee, vhangana: _____

Vho fhedza tshifhinga tshingafhani vha kha zwa mabindu/vha tshi khou shuma: _____

Ndi vhangana vhane vha vha Afrika Tshipembe: _____

Kha vha nqetshedze linki ya webusaithi yavho kana masiaqari a nyanqadzamafhungo ya vhudavhidzani ha zwa matshiliso (Facebook, Instagram nz.): _____

Zwibveledzwa Zwihulwane kana tshumelo:

ZWIDODOMBEDZWA ZWA MBUELO YA THENGISO/MBUELO

Mbuelo yavho nga nqwedzi ho vha hu vhugai phanqa ha na nga murahu ha Thafamuhwe 2020?

Vha humbelwa uri vha sumbedze mbalokati u bva kha miqwedzi ya rathi u swika Thafamuhwe arali vha sa wani mbuelo ya nga misi; na mbalogue ya miqwedzi ya rathi nga murahu ha Thafamuhwe. Vha humbelwa uri vha qadze thebu lu i re afho fhasi.

| Nqwedzi | Khubvumedzi 2019 | Tshimedzi 2019 | Lara 2019 | Nyendavhusiku 2019 | Phando 2020 | Luhuhi 2020 |
|---------------------|------------------|----------------|-----------|--------------------|-------------|-------------|
| Zwirengiswa /Mbuelo | | | | | | |

| Nqwedzi | Thafamuhwe 2020 | Lara 2020 | Shundunthule 2020 | Fulwi 2020 | Fulwana 2020 | Thangule 2020 |
|--------------------|-----------------|-----------|-------------------|------------|--------------|---------------|
| Zwirengiswa/Mbuelo | | | | | | |

Vha humbelwa uri vha nqetshedze zwitatamennde zwa bannga zwa u bva Fulwi-Thangule 2020.

ZWIDODOMBEDZWA ZWA TSHINYALELO

Tshinyalelo dzavho dza bindu nga nqwedzi ndi vhugai? Vha humbelwa uri vha qadze thebu lu i re afho fhasi na u dzhenisa zwitehwa zwa u qadzisa.



small business development

Department:
Small Business Development
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA



sport, arts & culture

Department:
Sport, Arts and Culture
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

| TSHITENWA | NDEME/MUTENGO |
|--------------------------------|---------------|
| MITENGO YO VHEWAHO/TSHINYALELO | |
| Rennde | |
| Luřingo | |
| Datha | |
| Zwiņwe (kha vha sumbedze) | |
| MUTENGO WA ZWIRENGISWA | |
| Zwiņwe (kha vha sumbedze) | |
| | |
| MBALOGUṬE | R |

Vha humbelwa uri vha ęetshedze Zwitatamennde zwa Masheleni zwa 2019/20 kana Akhaunthu dza Ndangulo dza miņwedzi miraru yo fhiraho khatihhi na zwitatamennde zwa akhaunthu ya bannga.

ZWIDODOMBEDZWA ZWA GAVHELO ǁa U THUSA U FHUNGUDZA MUTSIKO ǁa COVID

Naa vho ita khumbelo ya gavhelo ǁa u Thusa u fhungudza mutsiko ǁa Covid-19?EE/HAI

Arali phindulo hu EE, yo řanganedzwa? EE/HAI

Arali phindulo hu HAI, vha humbelwa uri vha ęetshedze vhuřanzi ha khumbelo dzavho na u haniwa hadzo _____

Arali phindulo hu EE vha humbelwa uri vha sumbedze uri vho ita ngafhi khumbelo nahone arali khumbelo yavho yo řanganedzwa . _____

Naa vho vhuya vha kona u wana ǁiņwe gavhelo ǁa u thusa u fhungudza mutsiko (holodeni dza u badela rennde, nz.)? Vha humbelwa uri vha đadze thebulu i re afho fhasi vha dovhe vha dzhenise ndembe kana mutengo wa gavhelo ǁa u thusa u fhungudza mutsiko

| TSHITENWA | NDEME/MUTENGO |
|---------------------------------|---------------------------|
| Holodeni ya u badela rennde | |
| TERS | |
| UIF | |
| Khadzimisio | |
| Gavhelo ǁa NAC | |
| ǁiga ǁa 1 ǁa DSAC st | |
| ǁiga ǁa vhu 2 ǁa DSAC | |
| Zwiņwe (kha vha sumbedze) | Zwiņwe (kha vha sumbedze) |
| | |
| | |
| MBALOGUṬE | R |

Vha humbelwa uri vha ęetshedze vhuřanzi ha khumbelo dzavho na u haniwa hadzo.

Vho ita khumbelo ya gavhelo ǁa vhugai: _____

ǁi gavhelo vha đo ǁi shumisa mini: _____



small business
development

Department:
Small Business Development
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA



sport, arts & culture

Department:
Sport, Arts and Culture
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

KHWATHISEDZO

Nhē _____ wa _____ (Khamphani) ndi khwaṭhisedza uri ndo ḡadza iyi fomo nga nhē muṅe nahone zwidombedzwa zwoṭhe zwi re kha iyi fomo ndi ngoho.

Ndi khwaṭhisedza uri, arali nda vha ndo tea u wana gavhelo ḡa u thusa u fhungudza mutsiko ḡa Covid-19 ḡa luthihi, ndo ḡiimisela u saina thendelano na zhendedzi ḡa u ṅetshedza nahone ndi ḡo ṅetshedza muvhigo malugana na mvelelo dza gavhelo musi u tshi ṅoḡiwa nga zhendedzi ḡa u ṅetshedza.

Ndi khwaṭhisedza uri mafhungo oṭhe o ṅetshedzwaho ndi ngoho.

Dzina:

Vhuimo:

Tsaino:

Datumu: